

t8_lattices

(TMa3UpRK3MXUXTNZucT8zdaKZo6xMTqZgBe)

October 27, 2020

Let $v2_struct_0 : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $v4_lattices : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $l2_lattices : \iota \Rightarrow o$ be given. Let $m1_subset_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $u1_struct_0 : \iota \Rightarrow \iota$ be given. Let $r1_lattices : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$ be given. Let $k1_lattices : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$ be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l2_lattices X0)) \Rightarrow ((v4_lattices \\ & \quad X0) \Leftrightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. \\ (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (k1_lattices X0 X1 X2 = k1_lattices \\ \quad X0 X2 X1)))))) \end{aligned} \tag{1}$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge (l2_lattices X0)) \Rightarrow (\forall X1. \\ & (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. (m1_subset_1 X2 \\ (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow ((r1_lattices X0 X1 X2) \Leftrightarrow (k1_lattices X0 X1 X2 = \\ \quad X2)))))) \end{aligned} \tag{2}$$

Theorem 1

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2_struct_0 X0) \wedge ((v4_lattices X0) \wedge (l2_lattices \\ & \quad X0))) \Rightarrow (\forall X1. (m1_subset_1 X1 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (\forall X2. \\ (m1_subset_1 X2 (u1_struct_0 X0)) \Rightarrow (((r1_lattices X0 X1 X2) \wedge (r1_lattices \\ \quad X0 X2 X1)) \Rightarrow (X1 = X2)))))) \end{aligned}$$